



# maa RAMADAN

1800 100 786

BSB: 082 057 | ACC : 251 725 137

maainternational.org.au

Sydney Prayer Times 1445/ 2024

Donate Zakah, Food Packs,  
Fitrah and more Where Most Needed

DATE	DAY	FAJR	DHUHR	Shafi ASR	Hanafi ASR	MAGRIB	ISHA
MON 11 MAR	1	5:27	1:05	4:37	5:32	7:18	8:38
TUE 12 MAR	2	5:28	1:05	4:36	5:31	7:17	8:36
WED 13 MAR	3	5:29	1:05	4:36	5:30	7:16	8:35
THU 14 MAR	4	5:30	1:04	4:35	5:29	7:14	8:33
<b>FRI 15 MAR</b>	<b>5</b>	<b>5:31</b>	<b>1:04</b>	<b>4:34</b>	<b>5:28</b>	<b>7:13</b>	<b>8:32</b>
SAT 16 MAR	6	5:31	1:04	4:33	5:27	7:12	8:31
SUN 17 MAR	7	5:32	1:04	4:32	5:26	7:10	8:29
MON 18 MAR	8	5:33	1:03	4:32	5:25	7:09	8:28
TUE 19 MAR	9	5:34	1:03	4:31	5:24	7:08	8:26
WED 20 MAR	10	5:35	1:03	4:30	5:23	7:06	8:25
THU 21 MAR	11	5:36	1:02	4:29	5:22	7:05	8:23
<b>FRI 22 MAR</b>	<b>12</b>	<b>5:37</b>	<b>1:02</b>	<b>4:28</b>	<b>5:20</b>	<b>7:04</b>	<b>8:22</b>
SAT 23 MAR	13	5:37	1:02	4:27	5:19	7:02	8:21
SUN 24 MAR	14	5:38	1:01	4:26	5:18	7:01	8:19
MON 25 MAR	15	5:39	1:01	4:25	5:17	7:00	8:18
TUE 26 MAR	16	5:40	1:01	4:25	5:16	6:58	8:16
WED 27 MAR	17	5:41	1:01	4:24	5:15	6:57	8:15
THU 28 MAR	18	5:41	1:00	4:23	5:14	6:56	8:14
<b>FRI 29 MAR</b>	<b>19</b>	<b>5:42</b>	<b>1:00</b>	<b>4:22</b>	<b>5:12</b>	<b>6:54</b>	<b>8:12</b>
SAT 30 MAR	20	5:43	1:00	4:21	5:11	6:53	8:11
SUN 31 MAR	21	5:44	12:59	4:20	5:10	06:51	8:09
MON 1 APR	22	5:45	12:59	4:19	5:09	6:50	8:08
TUE 2 APR	23	5:45	12:59	4:18	5:08	6:49	8:07
WED 3 APR	24	5:46	12:58	4:17	5:07	6:47	8:05
THU 4 APR	25	5:47	12:58	4:16	5:06	6:46	8:04
<b>FRI 5 APR</b>	<b>26</b>	<b>5:48</b>	<b>12:58</b>	<b>4:15</b>	<b>5:04</b>	<b>6:45</b>	<b>8:03</b>
SAT 6 APR	27	5:48	12:58	4:14	5:03	6:44	8:02
SUN 7 APR**	28**	4:49	11:57	3:13	4:02	5:42	7:00
MON 8 APR	29	4:50	11:57	3:12	4:01	5:41	6:59
TUE 9 APR	30	4:50	11:57	3:12	4:00	5:40	6:58

\*All information is to be used as a guide only. For more accurate information, please check with your local masjid.

\*\*DAY LIGHT SAVINGS ENDS



Give your loved ones a meaningful gift!



meals of mercy

Download the app to feed the hungry for AU\$2 per meal.

